

SPORAZUM O SARADNJI

**U OBLASTI STATISTIKE NACIONALNIH RAČUNA SEKTORA OPŠTE DRŽAVE I
SA NJOM POVEZANIH STATISTIKA**

Zaključen u Podgorici, 31.10.2025. godine, između:

- 1. UPRAVE ZA STATISTIKU,**
Podgorica, ul. IV Proleterske br. 2, koju zastupa direktor Miroslav Pejović (u daljem tekstu: MONSTAT)
- 2. CENTRALNE BANKE CRNE GORE,**
Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, koju zastupa viceguverner dr Nikola Fabris (u daljem tekstu: CBCG) i
- 3. MINISTARSTVA FINANSIJA,**
Podgorica, ul. Stanka Dragojevića br. 2, koje zastupa ministar Novica Vuković (u daljem tekstu: MF)

1. OSNOVNA ODREDBA

U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“ br. 18/12, 47/19 i 23/25) i Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list CG“, br. 20/14, 56/14, 70/17, 55/18, 70/21, 27/23, 125/23 i 11/25), Uredbom (EU) br. 759/2015 Evropskog parlamenta i Savjeta o izmjeni Uredbe (EZ) br. 223/2009 o Evropskoj statistici, ovim Sporazumom o saradnji u oblasti statistike nacionalnih računa sektora opšte države i sa njom povezanih statistika (u daljem tekstu: Sporazum), sporazumne strane iskazuju svoju saglasnost da kontinuirano sarađuju u oblasti statistike nacionalnih računa sektora opšte države i sa njom povezanih statistika koje su uređene zakonom i/ili su uključene u Program zvanične statistike i Godišnji plan zvanične statistike na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (u daljem tekstu: Zakon).

Potpisivanjem Sporazuma, sporazumne strane potvrđuju svoju spremnost za uspostavljanje efikasnog statističkog sistema u oblasti statistike nacionalnih računa sektora opšte države i sa njom povezanih statistika, koji će biti na nivou evropskog zakonodavstva, zasnovanim na Kodeksu prakse evropske statistike¹ i koncipiran na racionalan i održiv način.

¹ Engl. European Statistics Code of Practice, 2005, 2011, 2017

2. SVRHA SPORAZUMA

Svrha Sporazuma je da se u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti i odgovornosti i u skladu sa najboljom praksom urede međusobni odnosi sporazumnih strana, i to:

- 1) za pojedino područje zvanične statistike na nivou Crne Gore – imajući u vidu zahtjeve za statističkim podacima koje upućuju Evropska komisija (u daljem tekstu: EK), Evropska centralna banka (u daljem tekstu: ECB) i Međunarodni monetarni fond (u daljem tekstu: MMF), i koje proizilaze iz pregovaračkog poglavlja 18-Statistika;
- 2) u vezi prikupljanja, kontrole kvaliteta i razmjene podataka sporazumnih strana sa ciljem proizvodnje zvanične statistike;
- 3) utvrđivanjem načina uzajamne razmjene informacija i saradnje u vezi sa aktivnostima koji su utvrđeni ovim Sporazumom;
- 4) primjena načela povjerljivosti za pojedinačne podatke koje međusobno razmjenjuju sporazumne strane radi ispunjavanja obaveza preuzetih Sporazumom;
- 5) primjena načela profesionalne nezavisnosti u proizvodnji statističkih podataka;
- 6) utvrđivanje modela saradnje, postupka donošenja odluka i praćenja implementacije Sporazuma.

Saradnja između sporazumnih strana biće razrađena posebnim dokumentom koji će se utvrditi sporazumno i ažurirati u skladu sa izmjenama relevantnih nacionalnih i evropskih propisa, odnosno zahtjeva evropskih institucija radi ispunjavanja međunarodnih obaveza u ovom dijelu, kao i u drugim slučajevima, kada to sporazumne strane smatraju potrebnim.

Nadležnost sporazumnih strana za sprovođenje pojedinačnih aktivnosti određene su u skladu sa principima definisanim Memorandumom o saradnji između članica Evropskog statističkog sistema (ESS) i članica Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB), u kojem je definisana podjela odgovornosti za sve makroekonomske statistike između ESS-a i ESCB-a.

Sporazumne strane će u realizaciji ovog Sporazuma poštovati principe zvanične statistike u skladu sa Zakonom (član 6), načela iz Kodeksa prakse evropske statistike, kao i Kodeksa najbolje prakse u pripremi podataka i izvještavanju u slučaju prekomjernog deficita².

3. RAZRADA NADLEŽNOSTI/ODGOVORNOSTI SPORAZUMNIH STRANA

U skladu sa odredbama čl. 7 do 10 Zakona i Programom zvanične statistike, ovim Sporazumom detaljnije se razrađuju pitanja koja se odnose na nadležnosti/odgovornosti sporazumnih strana u vezi sa statistikom nacionalnih računa sektora opšte države, po oblastima i pojedinačnim statistikama.

² Engl. Code of best practice on the compilation and reporting of data in the context of the excessive deficit procedure, 2010.

3.1. BLIŽA RAZRADA NADLEŽNOSTI/ODGOVORNOSTI SPORAZUMNIH STRANA PO OBLASTIMA

Bliža razrada odgovornosti u vezi sa statistikom nacionalnih računa sektora opšte države i sa njim povezanih statistika, vrši se u okviru sljedećih oblasti:

- 3.1.1. Metodologija Evropskog sistema nacionalnih i regionalnih računa (u daljem tekstu: ESA metodologija);
- 3.1.2. Klasifikacija institucionalnih jedinica po sektorima u skladu sa ESA metodologijom;
- 3.1.3. Kvalitet podataka;
- 3.1.4. Objavljivanje i dostavljanje podataka.

3.1.1. Metodologija Evropskog sistema nacionalnih i regionalnih računa (ESA metodologija)

U vezi sa ispunjavanjem obaveza koje proizilaze iz Sporazuma, sporazumne strane su saglasne da je MONSTAT nezavisan u svojoj ulozi koordinatora za sprovođenje međunarodnih metodologija o nacionalnim računima i Postupka u slučaju prekomjernog deficita (EDP).

Sporazumne strane su saglasne da u razvoju i sprovođenju statistike nacionalnih računa sektora opšte države i sa njom povezanih statistika koriste, odnosno primjenjuju ESA metodologiju, kao i druge propise kojima je implementirana Uredba (EU) br. 2023/734 Evropskog parlamenta i Savjeta o izmjeni Uredbe (EU) br. 2013/549 o Evropskom sistemu nacionalnih i regionalnih računa u Evropskoj uniji i o stavljanju van snage 11 pravnih akata iz oblasti nacionalnih računa i da će za dio statistike za koju su odgovorne pripremati opis metoda, procedura i izvora korišćenih u kompilaciji podataka koji su predmet Sporazuma³.

3.1.2. Klasifikacija institucionalnih jedinica po sektorima u skladu sa ESA metodologijom

MONSTAT koordinira izradom sektorske klasifikacije tj. razvrstavanjem institucionalnih jedinica po institucionalnim sektorima u skladu sa ESA metodologijom.

Sektorska klasifikacija definiše obuhvat sektora opšte države i njegovih podsektora, kao i drugih sektora.

Registar koji sadrži popis institucionalnih jedinica po sektorima u skladu sa ESA metodologijom vodi MONSTAT, pri čemu CBCG i MF imaju savjetodavnu ulogu.

³ GNI Inventory i EDP Inventory.

Savjetodavna uloga CBCG odnosi se na definisanje institucionalnih jedinica koje pripadaju finansijskom sektoru; savjetodavna uloga MF odnosi na definisanje institucionalnih jedinica koje pripadaju sektoru opšte države; a MONSTAT će definisati institucionalne jedinice koje pripadaju nefinansijskom sektoru i sektoru neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPISH).

Ukoliko ne postoji saglasnost između sporazumnih strana o sektorskom razgraničenju određene institucionalne jedinice, MONSTAT će kao koordinator statističkog sistema zatražiti mišljenje EUROSTAT-a o tome.

U skladu sa mišljenjem EUROSTAT-a izvršiće se razgraničenje sektora, o čemu MONSTAT informiše ostale strane Sporazuma.

3.1.3. Kvalitet podataka

Sporazumne strane su saglasne da je MONSTAT nezavisan u sprovođenju međunarodnih smjernica o nacionalnim računima i nadležan za uvođenje, primjenu i metodološka tumačenja ESA metodologije, kao i sa njima povezanih pravnih akata i metodoloških priručnika.

Sporazumne strane saglasne su sa primjenom odredbi o povjerljivosti u skladu sa Kodeksom prakse evropske statistike, propisima kojima je implementirana Uredba (EU) br. 2023/734, Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, pri čemu se individualni podaci koji omogućavaju identifikaciju statističkih jedinica smatraju povjerljivim i koriste se isključivo za statističke svrhe.

Sporazumne strane osiguravaju sve preduslove za poštovanje načela statističke povjerljivosti u procesima proizvodnje i dostavljanja podataka uključujući i zaštitu integriteta statističkih baza podataka. Odredbama Sporazuma ne utiče se na bilo koji način na raspolaganje podacima čija je povjerljivost, odnosno tajnost propisana posebnim zakonom.

Radi smanjenja nekonzistentnosti podataka, sporazumne strane će se pridržavati odredbi zajedničkih načela revizijske politike u domenu revizije podataka, kao i načela upravljanja kvalitetom podataka.

3.1.4. Objavljivanje i dostavljanje podataka

Sporazumne strane redovno će proizvoditi i objavljivati statističke podatke iz okvira svojih nadležnosti definisanih Sporazumom, u skladu sa Programom dostavljanja podataka ESA metodologije i drugim propisima.

Sporazumne strane su saglasne da Kalendar objavljivanja podataka na nacionalnom nivou prilagođavaju Kalendaru objavljivanja podataka Evropskog statističkog sistema (ESS-a), odnosno rokovima za objavljivanje podataka koji su definisani Prilogom B Uredbe (EU) br. 2023/734.

Pored objavljivanja statističkih podataka na nacionalnom nivou, sporazumne strane odgovorne su za pravovremeno dostavljanje podataka na propisani način i u propisanim rokovima: EUROSTAT-u, MMF-u i ECB-u.

MONSTAT, kao koordinator statističkog sistema Crne Gore, dostavlja odgovarajuće podatke koji su predmet ovog Sporazuma, EUROSTAT-u (eDamis) i MMF-u (eGDDS- Unaprijeđeni opšti standard za diseminaciju podataka) u skladu sa definisanim rokovima, a shodno uspostavljenim procedurama i praksi.

Sporazumne strane se obavezuju na saradnju i učestvovanje na sastancima sa ovlašćenim predstavnicima EK, EUROSTAT-a i ECB-a, tokom procesa pregovora i tehničkih misija ovih institucija, kao i MMF-a.

3.2. BLIŽA RAZRADA ODGOVORNOSTI PO POJEDINAČNIM STATISTIKAMA

Bliža razrada odgovornosti između sporazumnih strana vrši se za sljedeće pojedinačne statistike:

- 3.2.1. Statistika godišnjih nefinansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom;
- 3.2.2. Statistika godišnjih finansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom;
- 3.2.3. Statistika kvartalnih nefinansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom;
- 3.2.4. Statistika kvartalnih finansijskih računa za sektor opšte države u skladu sa ESA metodologijom;
- 3.2.5. Statistika kvartalnih finansijskih računa za ECB;
- 3.2.6. Izvještavanje prema zahtjevima Postupka u slučaju prekomjernog deficita (EDP);
- 3.2.7. Statistika državnih finansija za ECB;
- 3.2.8. Kvartalno izvještavanje o dugu prema kriterijumu iz Maastrichta u skladu sa ESA metodologijom;
- 3.2.9. Detaljni podaci o primicima od poreza i socijalnih doprinosa po sektorima u skladu sa ESA metodologijom;
- 3.2.10. Rashodi opšte države prema funkcionalnoj klasifikaciji u skladu sa ESA metodologijom;
- 3.2.11. Statistika državnih finansija (GFS) za MMF.

MONSTAT je odgovoran za sljedeće pojedinačne statistike:

- godišnju statistiku nefinansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom (3.2.1.);
- kvartalnu statistiku nefinansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom (3.2.3.);
- detaljne podatke o primicima od poreza i socijalnih doprinosa po sektorima u skladu sa ESA metodologijom (3.2.9.);
- rashode opšte države prema funkcionalnoj klasifikaciji u skladu sa ESA metodologijom (3.2.10.).

CBCG je odgovorna za sljedeće pojedinačne statistike:

- godišnju statistiku finansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom (3.2.2.);
- kvartalnu statistiku finansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom (3.2.4.);
- statistiku kvartalnih finansijskih računa za ECB (3.2.5.);
- statistiku državnih finansija za ECB (3.2.7.).

MONSTAT, CBCG i MF su odgovorni za izvještavanje prema zahtjevima postupka u slučaju prekomjernog deficita - EDP (3.2.6.).

CBCG, MF i MONSTAT sarađuju za potrebe kvartalnog izvještavanja o dugu prema kriterijumu iz Maastrichta u skladu sa ESA metodologijom (3.2.8.).

MF je odgovorno za statistiku državnih finansija (GFS) za MMF (3.2.11.).

Sporazumne strane su saglasne da se preko Centralne jedinice za finansiranje i ugovaranje Ministarstva finansija, u okviru tehničke podrške koju pruža GIZ ili drugi instrument EU podrške, obezbijedi u najkraćem mogućem roku dugoročna ekspertiska podrška CBCG za realizaciju aktivnosti predviđenih ovim Sporazumom.

3.2.1. Statistika godišnjih nefinansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom

Godišnju statistiku nefinansijskih računa sektora opšte države priprema MONSTAT u skladu sa Programom zvanične statistike i obavezama iz pregovaračkog poglavlja 18 - Statistika.

MONSTAT je nezavisan i odgovoran za uvođenje, primjenu i metodološka tumačenja ESA metodologije, kao i svih s njom povezanih pravnih akata i metodoloških priručnika u sprovođenju međunarodnih smjernica u izradi nefinansijskih računa sektora opšte države.

MONSTAT statistiku godišnjih nefinansijskih računa priprema u skladu sa Programom za dostavljanje podataka na osnovu Uredbe (EU) br. 2023/734.

Za proizvodnju godišnjih nefinansijskih računa sektora opšte države, u skladu sa ESA metodologijom, MF obezbeđuje MONSTAT-u sve potrebne podatke za sektor opšte države i odgovarajuće podsektore na godišnjem nivou.

CBCG obezbeđuje MONSTAT-u potrebne podatke iz svoje nadležnosti za obračun osnovnih agregata nacionalnih računa.

3.2.2. Statistika godišnjih finansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom

CBCG je nezavisna i odgovorna za izradu godišnjih finansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom.

CBCG statistiku godišnjih finansijskih računa sektora opšte države priprema u skladu sa Programom za dostavljanje podataka, ESA metodologijom i Uredbom (EU) 2023/734.

Za izradu godišnjih finansijskih računa sektora opšte države, MF obezbeđuje CBCG sve potrebne podatke za sektor opšte države i odgovarajuće podsektore na godišnjem nivou.

3.2.3. Statistika kvartalnih nefinansijskih računa sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom

MONSTAT je odgovoran za sastavljanje kvartalnih nefinansijskih računa za sektor opšte države u skladu sa propisima EU i objavljivanje podataka u skladu sa Uredbom (EU) 2023/734.

Za sastavljanje kvartalnih nefinansijskih računa za sektor opšte države, MF obezbeđuje MONSTAT-u sve potrebne podatke za sektor opšte države i odgovarajuće podsektore na kvartalnom nivou.

3.2.4. Statistika kvartalnih finansijskih računa za sektor opšte države u skladu sa ESA metodologijom

CBCG je odgovorna za sastavljanje kvartalnih finansijskih računa za sektor opšte države u skladu sa ESA metodologijom i objavljivanje podataka u skladu sa Uredbom 2023/734.

Za sastavljanje kvartalnih finansijskih računa za sektor opšte države, MF obezbeđuje CBCG-u sve potrebne podatke za sektor opšte države i odgovarajuće podsektore na kvartalnom nivou.

3.2.5. Statistika kvartalnih finansijskih računa za ECB

CBCG je odgovorna za pripremu statistike kvartalnih finansijskih računa u skladu sa Smjernicama ECB, ECB/2013/24 i ECB/2015/40.

MF obezbjeđuje CBCG-u sve potrebne podatke koji se odnose na sektor opšte države i odgovarajuće podsektore.

3.2.6. Izvještavanje prema zahtjevima Postupka u slučaju prekomjernog deficita (EDP) - Izvještaj

MONSTAT, CBCG i MF pripremaju i popunjavaju EDP tabele Aneksa 1, i to na sljedeći način:

EDP1 – Izvještavanje o državnom deficitu/suficitu i dugu:

- sumarni pregled koji pokazuje neto pozajmljivanje/neto zaduživanje za sektor opšte države i odgovarajuće podsektore, investicije države, kao i bruto domaći proizvod referentne godine – **MONSTAT**,
- državni dug po instrumentima, plaćene kamate države – **CBCG**,
- projekcije neto pozajmljivanje/neto zaduživanje za sektor opšte države i odgovarajuće podsektore i BDP-a – **MF**.

EDP2 - veza između radnih bilansa i neto pozajmljivanja/neto zaduživanja u skladu sa ESA metodologijom:

- podatke o nefinansijskim transakcijama i prilagođavanjima – **MONSTAT**
- podatke o finansijskim transakcijama - **CBCG**

EDP3 - veza između neto pozajmljivanja/neto zaduživanja (ESA metodologija - deficit) i promjene u dugu

- podatke obezbjeđuje CBCG

EDP4 - dodatne informacije, stanje trgovačkih kredita države i sl.

- Podatke o finansijskim transakcijama - **CBCG**
- Podatke o projektovanom BND – **MF**
- Podatke o BND - **MONSTAT**

MONSTAT je odgovoran za slanje Izvještaja prema zahtjevima Postupka u slučaju prekomjernog deficita (EDP) , Upitnika vezanog za izvještajne tabele, kao i svih drugih propisanih dokumenata koji čine sastavni dio ovog Izvještaja, u skladu sa Uredbom (EZ) 2009/479 i pratećim dopunama (Uredba (EZ) 2010/679 i Uredba (EU) 2014/220).

Za potrebe pripreme prethodno navedenog Izvještaja CBCG i MF dostavljaju MONSTAT-u podatke iz okvira svoje nadležnosti.

Imajući u vidu da podaci prikazani u Izvještaju moraju biti usklađeni sa računima opšte države prema ESA metodologiji, MONSTAT priprema Izvještaj u saradnji sa MF i CBCG i organizuje konsultacije na nacionalnom nivou radi rješavanja eventualnih metodoloških pitanja.

U slučaju da se određene neodumice ne mogu riješiti na nacionalnom nivou, MONSTAT podnosi zvaničan zahtjev EUROSTAT-u za dobijanje mjerodavnog mišljenja.

Izvještavanje o EDP podacima vrši se dva puta godišnje: do 1. aprila (prva notifikacija - aprilsko izvještavanje) i do 1. oktobra (druga notifikacija - oktobarsko izvještavanje).

MF i CBCG dostavljaju potrebne podatke MONSTAT-u za pripremu Izvještaja najkasnije do 15. marta (za potrebe aprilskog izvještavanja), odnosno 31. avgusta svake godine (za potrebe oktobarskog izvještavanja).

Proces konačnog usklađivanja podataka između sporazumnih strana završava se najkasnije dva radna dana prije datuma dostavljanja EUROSTAT-u.

CBCG obezbjeđuje MONSTAT-u sve potrebne podatke iz svoje nadležnosti koje se odnose na oblast finansijskih računa, kao i statistiku duga po kriterijumu iz Mastrihta u skladu sa tačkom 3.2.8. ovog sporazuma, (što uključuje i uvid u relevantne baze podataka), koji su neophodni da bi MONSTAT pripremio pojedinačne pozicije u Izvještaju, i radi popunjavanja dodatnih izvještaja po zahtjevu EUROSTAT-a.

MF obezbjeđuje MONSTAT-u sve potrebne podatke iz svoje nadležnosti (što uključuje i uvid u relevantne baze podataka) za pripremu pojedinačnih pozicija u Izvještaju i radi popunjavanja dodatnih izvještaja po zahtjevu EUROSTAT-a. MF je isključivo odgovorno za projekcije u izvještavanju u postupku prekomjernog budžetskog deficita (EDP).

MONSTAT šalje konačnu verziju Izvještaja MF i CBCG jedan radni dan prije njegovog dostavljanja EUROSTAT-u radi informisanja, pri čemu obaveza povjerljivosti podataka i informacija traje do zvaničnog saopštenja podataka javnosti.

Prilikom saopštavanja podataka javnosti u vezi statistike iz ove tačke 3.2.6 i tačke 3.2.8 vodiće se računa o nadležnostima institucija, koje učestvuju u izradi ove statistike.

Konačna i popunjena dokumenta MONSTAT će dalje proslijediti EUROSTAT-u poštujući rokove definisane za dostavljanje tabela.

Za pitanja EUROSTAT-a i široke javnosti u vezi podataka i/ili informacija iz Izvještaja sporazumne strane su dužne da zajednički pripreme odgovore u okvirima svoje nadležnosti.

MONSTAT, CBCG i MF su odgovorni za pripremu standardizovanog dokumenta - Opis izvora i metoda u formi propisanoj od strane EUROSTAT-a, tzv. EDP Inventory. U EDP Inventory se

opisuju metode, procedure i izvori podataka koji se koriste u kompilaciji podataka o dugu i deficitu sektora opšte države u skladu sa ESA metodologijom i Uredbom (EZ) 479/2009. MONSTAT će EDP Inventory dostavljati EUROSTAT-u.

3.2.7. Statistika državnih finansija za ECB

CBCG je odgovorna za pripremu i dostavljanje statistike državnih finansija ECB-u u skladu sa Smjernicama ECB/2013/23, 2014/2/EU i ECB/2014/21.

MONSTAT i MF obezbjeđuju CBCG sve potrebne podatke iz svojih nadležnosti.

3.2.8. Kvartalno izvještavanje o dugu prema kriterijumu iz Maastrichta u skladu sa ESA metodologijom

CBCG, MF i MONSTAT sarađuju za potrebe kvartalnog izvještavanja o dugu prema kriterijumu iz Maastrichta u skladu sa ESA metodologijom.

CBCG sastavlja statistiku kvartalnog duga prema kriterijumu iz Maastrichta u skladu sa ESA metodologijom i dostavlja popunjene tabele MONSTAT-u.

MONSTAT i MF će obezbijediti i dostaviti CBCG sve potrebne podatke iz svoje nadležnosti za izradu pokazatelja duga prema kriterijumu iz Maastrichta.

3.2.9. Detaljni podaci o primicima od poreza i socijalnih doprinosa po sektorima u skladu sa ESA metodologijom

MONSTAT je odgovoran za pripremu detaljnih podataka o primicima od poreza i socijalnih doprinosa po sektorima uključujući izradu Nacionalne poreske liste i Upitnika o porezima i socijalnim doprinosima, u skladu sa ESA metodologijom.

MF obezbjeđuje sve potrebne podatke iz svoje nadležnosti MONSTAT-u, a MONSTAT objavljuje statističke podatke i dostavlja ih EUROSTAT-u.

3.2.10. Rashodi opšte države prema funkcionalnoj klasifikaciji u skladu sa ESA metodologijom

MONSTAT je odgovoran za izradu statistike rashoda opšte države prema funkcionalnoj klasifikaciji (COFOG) u skladu sa zahtjevima ESA metodologije.

MF će obezbijediti i dostaviti MONSTAT-u sve potrebne podatke iz svoje nadležnosti za proizvodnju podataka prema funkcionalnoj klasifikaciji.

3.2.11. Statistika državnih finansija (GFS) za Međunarodni monetarni fond

MF je odgovorno za sastavljanje statistike državnih finansija u skladu sa metodologijom iz priručnika za statistiku državnih finansija MMF-a i dostavljanje podataka MMF-u i objavu na sajt-u MF-a.

4. IZVORI PODATAKA I RAZMJENA PODATAKA ZA PRIPREMU POJEDINAČNIH STATISTIKA

Izvori podataka, kao i razmjena podataka za pripremu pojedinačnih statistika definisaće se posebnim dokumentom iz tačke 2 ovog sporazuma kojim će se urediti opis skupova podataka koji obezbjeđuju davaoci podataka, učestalost (periodiku) i rokove za dostavljanje podataka, kao i kontakte lica zaduženih za razmjenu podataka.

Ukoliko nakon potpisivanja ovog sporazuma dođe do promjene definisanih izvora podataka, nadležna sporazumna strana dužna je da blagovremeno upozna ostale sporazumne strane o nastalim promjenama i to o:

- pripremi novih ili metodološkim izmjenama postojećih propisa, kao i drugim relevantnim aktivnostima,
- uticaju metodoloških izmjena na vremensku seriju posmatrane pojave, na kvalitet zvanične statistike, kao i na strukturu podataka i pravovremenost njihovog objavljivanja, i
- planiranim revizijama uz obrazloženje razloga revizije i njenog uticaja na vremensku seriju posmatrane pojave.

Ulazni i izlazni podaci između sporazumnih strana dostavljaju se u elektronskom formatu (MS Excel ili u drugom formatu pogodnom za elektronsku obradu podataka), a po potrebi i zvanično preko službenih dopisa.

Sporazumne strane sarađivaće i u oblasti pristupa primarnim davaocima podataka (izvještajnim jedinicama), pri čemu MF pruža podršku MONSTAT-u i CBCG-u u slučaju mogućih provjera u vezi sa primarnim davaocima podataka, ukoliko MF u praksi ima veća ovlašćenja nad tim subjektima na nivou centralnog, državnog, lokalnog nivoa i fondova koji se bave pitanjima socijalne sigurnosti.

Sporazumne strane saglasne su da će kontinuirano raditi na unapređenju izvora (u smislu strukture, formata i rokova dostave) i kvaliteta podataka iz svoje nadležnosti, kako bi se ispunile sve obaveze iz ovog Sporazuma.

5. KOORDINACIJA I SARADNJA

5.1. Koordinacija u implementaciji Sporazuma i drugih aktivnosti u vezi sa ESA metodologijom

Sporazumne strane u roku od 60 dana od dana zaključivanja ovog sporazuma osnovaće Odbor za upravljanje implementacijom ESA metodologije u oblasti statistike državnih finansija i EDP procedure (u daljem tekstu: Odbor).

Glavni zadaci Odbora su:

- Praćenje sprovođenja Sporazuma, kao i iniciranje, odnosno priprema njegovih izmjena i dopuna;
- Razmjena informacija između sporazumnih strana o formiranju i ukidanju radnih grupa koje svaka sporazumna strana samostalno formira u cilju realizacije aktivnosti iz svoje nadležnosti koje se odnose na implementaciju ESA metodologije;
- Razmatranje pitanja klasifikacije institucionalnih jedinica sa posebnim osvrtom na institucionalne jedinice sektora opšte države;
- Sprovođenje stručnih usaglašavanja koje se odnose na razvoj zvanične statistike u cilju implementacije ESA metodologije;
- Rješavanje drugih otvorenih pitanja iz oblasti implementacije ESA metodologije;
- Analiza ažurnosti i dostupnosti posebnog dokumenta iz tačke 2 ovog sporazuma najmanje jednom godišnje i iniciranje promjene Sporazuma u skladu sa izmjenama i dopunama propisa koje donosi EK, ECB i EUROSTAT, a koji se odnose na statistike obuhvaćene ovim Sporazumom, uključujući i rokove za dostavljanje podataka;
- Obavljanje drugih poslova u vezi sa Sporazumom.

Sporazumne strane saglasne su da će kontinuirano raditi na unapređenju izvora (u smislu strukture, formata i rokova dostave) i kvaliteta podataka iz svoje nadležnosti, kako bi se ispunile sve obaveze iz ovog Sporazuma.

5.2. Članovi Odbora

Odbor čine tri člana, od kojih svaka sporazumna strana imenuje po jednog člana. Član Odbora kojeg je imenovao MONSTAT je predsjedavajući odbora.

Svaka sporazumna strana dužna je da pored člana Odbora imenuje i po jednog zamjenika člana koji u slučaju spriječenosti člana, učestvuje u radu Odbora. U tom slučaju, zamjenik člana Odbora ima jednaka prava, dužnosti i ovlašćenja kao i član Odbora kojeg zamjenjuje.

Administrativne i tehničke poslove za Odbor obavlja MONSTAT, koji ujedno imenuje i sekretara Odbora, koji nema pravo glasa na sastancima.

Rad Odbora regulisaće se posebnim poslovnikom, koji donosi Odbor.

5.3. Način donošenja odluka

Odbor odluke donosi konsenzusom.


Ako nije moguće postići konsenzus pri odlučivanju, konačnu odluku donosi predsjedavajući Odbora, na osnovu konsultacija sa EUROSTAT-om, koje se mogu inicirati od strane bilo kojeg člana Odbora.

Zahtjev za konsultaciju i razjašnjenje EUROSTAT-u upućuje MONSTAT, kao koordinator statističkog sistema Crne Gore.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja sporazumne strane koja ga je posljednja potpisala. Sporazumne strane dužne su da Sporazum nakon potpisivanja učine javno dostupnim na svojim internet stranicama.

Ovaj Sporazum je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka sporazumna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.


UPRAVA ZA STATISTIKU

Miroslav Pejović


CENTRALNA BANKA CRNE GORE

dr Nikola Fabris


MINISTARSTVO FINANSIJA

Novica Vuković